

Go ba le tumelo e tletšego ka nako tšohle go lokile

Thero mo Esera 10

Palo ya Beibele: Esera 10

Temanathero: Esera 10

Mo therong ye e fetilego re be lebeletše seo mangwalo a re rutago ka ga thobalano, lenyalo, lehlalo. Ge o ka gopola gabotse, mo therong ya mafelelo re be lebeletše lengwalo la Paulo ge a ngwalela baKorinthe, mo re badilego ka gore: mo lebakeng: la ge molekane mo lenyalong a sokologa seo ga se a swanela go ba lebaka la go fediša lenyalo. Lebakeng leo, go ba le tumelo modumedi a ka ba le karolo ya khuetšo go molekane wa gagwe, a mo hlohleletša gore a sokologe.

Lehono re tšwela pele ka go lebelela sehlogo se. Gomme ge re bala mo pukung ya Esera, re humana taba yeo mo lekane o tee a sokologilego, empa ka karogo yeo e fapanego. Monna, yo e lego karolo ya batho ba Modimo, o kgethile go itšeela mosadi a sa dumelego, mosetšana wa monntle. Gabotse e be e se monna yo tee, yo a dirilego se. Banna ba bantši ba Modimo le bona ba dirile se. Re bala gape ka seo se diragetšego ka morago dikgatokgolo tšeo Esera a di tšerego.

O mongwe a ka botšiša potšišo: ka kgonthe ye ke taba ya tumelo go Modimo, empa e ka ba karolo ye e re ruta gore tumelo go Modimo e hlhlanong le go ba le tumelo go molekane wa gago? Ana re ka kwišiša temana e bjang, mo banna ba laelwago gore ba sepetše basadi ba bona ba ba iše kgole? Ba laelwa go dira seo ke Esera, mo legatong la Modimo!

Temanathero: Go ba le tumelo e tletšego ka nako tšohle go lokile

Ge re bala kgaolo ye, re ikhumana re le morago ga mengwaga ya bothopsa. O a tseba, bothopsa e be e le lebaka la kotlo yeo e bonwego ke batho wa Modimo. Ba ile ba tšewa mo nageng ya bona go yo dula nageng ye šele. Empa Modimo a tshepisa gore ka morago ga mengwaga a makgolo a šupago o tlile go wa bušetša nageng ye bona. Gomme o dirile bjalo. Gomme bjale re bona batho ba Modimo ba dula gape nageng yeo Modimo a ba tshepišitšego yona. Ba le gare ba aga bophelo bo bofsa mo go tšeo di senyegilego kgale. Gabotse, batho ba Modimo bao ba boilego e be e le sehlopa se senyane, gomme bontši ba bona e be e le banna. Re ba bitša gore ke baeti, goba: ba boela boeti.

Go bona bophelo bo le thata e bile boima, gomme bo le kotsi gape. Ba be ba tšhšetšwa nako le nako ke manaba a bona. Manaba a bona e be e le dinaga tšeo di ilego tša aga kgauswi le bona ka morago ga ge ba boa bothopsa. Bjale re swanetše go lemoga gore mo lebakeng le go be go dumisa mo go banna ba majuda bao ba boilego, ba boela boeti, go re ba itšeele basadi mo go dinageng tšeo. Mosadi wa monntle. Go be go na le ditlamorago tše dintši. Go bolela tše nenyane: ba be ba ka sehlwe ba eja ke bodutu, gobane go tla be go na le motho yo a ba apeelago. Gomme kudukudu mo dinakong tše kotsi, e be e le karolo ya tšhireletšo mo lebakeng le lefitišago, mo go dinageng tšeo tša bantle. Gobane nakong ya tšhoganetšo, e ka ba bolwetši, e ka ba kotsi, goba hlaselo, goba go na le setšhaba seo ba ka tšhabelago go sona.

Empa lebaka le lengwe e be e le gore basadi ba ba be ba tšwela pele ka go obamela medimo ya bona. Ba be ba tšwela pele go phetha dihlabelo tša bantle. Gomme ka lebaka le pharologanyo ye e lego magareng ga batho ba Modimo le bantle ya thoma go ka ba lekopano. Gomme karolo ye tšehla ya thoma go ba gona. Gomme mo nakong yeo Esera a fihla lebakeng leo, lefelo le e be e šetše e le setlwaedi mo go batho ba Modimo, le go fihleng lebakeng la gore hlatswego ya tumelo ya batho ba Modimo ya thoma go ba lehlakahlakano.

Mo Esera kgaolo ya 10 re humana palo ya maina ao a kgathago tema. Palo moka ya banna ba lekgolo le metšo e lesome (110)! Ba etšwa go dihlakahlake tše fapanego sa setšhaba sa Bajuda: ba makgolo a seswai le metšo e meraro e le batho ba tlwaelegilego, ba bararo e le baletakgoro, o motee e lesomepedi, ba šelela e le baLefi, gomme ba lesome le metšo e šupago e le baperisita! E bile go na le bagolo ba sedumedi – baperisita le baLefi! Ke bona bao ba bego ba swanetše go ruta le go etapele batho ba Modimo tšelang yeo e lokilego. Gomme ba be ba na le molato wa go nyala basadi ba bantle.

Gomme bjale re ka lebelela Esera a le bjalo ka mo phagami. Modumedi wa go tseba tšohle! Le ga gole bjalo, ge re bala puku ye ka moka ya Beibele, re humana phapang. E be e le monna wa boikokobetšo, a phela a le gare ga badiradibe. Bjalo ka ge re ekwa ge a rapela mo go Esera 9:10: 'Empa bjale, Modimo wa rena, ana re ka reng ka morago ga se? Gobane re nyaditše taelo yeo o re neilego yona...' Mo thapelong ye le yena wa ikakaretša! Go tlaleletša se, Esera ga a thome ka go nyenyafatša, lebakeng le a fihlago ka lona. Re bala gore o thomile ka go dira dinyakišišo, pele a ka fihlelela sepheto. Ga a ka a dira ka boyena, empa ga mo go le legotla leo le kgethilwego go dira mošomo o. E be e le ka morago ga dipoelo fela mo a tseba ga di tšego magato ao a swanetšego go ka tšwewa.

Gobane dipoelo tša lekgotla le di be di gatelela, ka ge re bala: bobo bjo bo ile ba fihlelela gapa mo go malapa a baperisita ba bagolo!

Se sengwe gape seo se re laetšago gore Esera o be a sa tšebe dilo ka moka, ke labaka la gore banna ba fapanego bao ba dirilego sebe ba be ba sa swarwe ka tsela e tee. Molato o mongwe le o mongwe o be o lebelelwa go ya ka bogolo ba ona. Gomme, ge re humana sepheto mo kgaolong ye, mo e ka bago melato ye makgolo le metšo e lesome monna o be a swanetše gore a sepetše mosadi wa go se sokologe. Kudukudu mo lebakeng le go be go na le dikgato tše dingwe tšeo di bego di tšwewa.

Gomme bjale ga re humaneng se ga bonolo. Ke lebaka leo re ithutago go tšwa Beibeleng gore Modimo ke Yena fela yo a kopanyago monna le mosadi. Ke yena a tlišago kopanelo ya lenyalo. Gomme re ithuta gape gore Modimo o file toka go babuši gore ba tlemaganye maikarabelo a lenyalo mo lefaseng. O ke mošomo wa maikarabelo, gomme ka lebaka leo pele monna le mosadi ba ka nyala ba bagolo ba swanetše go nyakišiša ge e ka ba lenyalo la bona le molaong. Mohlala mo lebakeng leo batho ba se šego ba fihlelela nako ya lenyalo, tumelelo e swanetše gore e fiwe ke batswadi. Gomme ba bagolo ba swanetše go lebelela ge o mongwe wa bona a se a ka a nyala, gobane mo go molao wo wa Modimo go nyala gantši go a ganetšwa. Gomme, ka ge re tseba go tšwa Beibeleng, lenyalo la motho wa leloko la Modimo le motho wa go se dumele, yo e sego karolo ya batho ba Modimo le a ganetšwa.

Gabotse mo re na le ntlha ya gore mo matšatšing a Esera re be re tšere kgato ye e sego ya maleba. Mo lebakeng la pele: bagolo ba setšhaba sa Modimo ba be ba sa dire mošomo wa bona ka tsela yeo ba bego ba swanetše go dira ka gona. Ba dumeletše banna go tšwa bathong ba Modimo go nyala basetsana ba bantle. Bona, bagolo ka bo bona, ba be ba le karolo ya phošo ye. Ka ge re bala gore le baperisita ba be ba nyala bantle. Gomme ka ge re tseba go tšwa pukung ka moka ya Beibele, Esera o fihlile morago mo Jerusalema – o be a boa go tšwa Babilona fela ka morago ga wa thopisa ba mathomo. Gomme ge a fihla, o bone dilo tše di šetše di diragala lebaka, gomme, ka go kgethwa go ba moetapele wa Modimo, a thoma go tsosološa lebaka le e sego la maleba.

Bjale, seo Esera a se dirilego e be e se go nyatša taelo ya Beibele ya lenyalo la bophelo bjo bo telele. Lebaka la gore banna ba ba ile ba laelwa gore ba sepetše basadi ba bona ba bantle, e be e se gore Esera o be a tšea hlalo bjalo ka selo seo e se go sebe. Go na le phapang e be e le karolo ya tsosološo le go tliša gape taelo e botse ya Modimo, gore se se phethagale. Go netefatša bohlokwa bja lenyalo leo le tiilego le legodimo ga bo emo bja tumelo e tee. Ke fela mohuta wa lenyalo wo o tšego lebaka. Manyalo ao a hlakantswego a ka se lebelele gore Modimo a nee ditšhogofatšo.

Le ga go le bjalo, ga se re gore ga go na bodulo mo go bantle mo phuthegong ya Modimo. Ka go sokologa le tumelo mang le mang o a laletšwa go kopanela ka go ba karolo ya batho ba Modimo! A se se be bonolo mo go rena. Ga re gopoleng mohlala o a rute mo Testamenteng ye kgale. E be e le mosetšana wa montle, yo a bego a nyetšwe ke monna wa batho ba Modimo. Empa Ruthe o ile a sokologa gomme a ipolela tumelo ya gagwe: setšhaba sa geno e tla ba setšhaba sa ka. Gomme Modimo wa gago e be Modimo wa ka (Ruth 1:16). Gomme ga se a ka a tšwela pele go obamela medimo ya gagwe, medingwana ya baheitene. O sokologile. Gomme ka lebaka leo se se be se kgonagala mo matšatšing a Esera. Mohlomongwe go be go na le basadi ba bjalo ka Ruth matšatšing ao. Empa ka bo madimabe go be go na le bao ba sware etšego mo go medingwana. Mo go bona go be go se na madulo mo phuthegong ya Modimo.

Ka nnete se se a re akaretša lehono. Mo kerekeng ya Kriste taletšo e romelwa bathong bohle, bantle ka moka, ba go se dumele ka moka, gore ba tle ba be karolo ya kereke, ba tlogele medingwana le tšohle tšeo ba di phethago tša boheitene, gomme ba humana bophelo le lerato le lethabo mo kerekeng, mo tirelong ya nnete ya Modimo. Le lehono maloko a phuthego a hlohleletšwa kudukudu mo go batho ba bafsa bao ba lebeletšego balekane bao ba ka phelago le bona gore ba lebelele batho ba tšhabago Modimo gore ba age godimo ga tumelo ya nnete kopanelo ya bona gomme ba se ke ba fapoga ka go nyala batho ba go se dumele. Dula mo tumelong ya Modimo. Ke fela tumelong moka go Modimo yeo e ka swarago kopanelo e etekanetše e bile e na le maatla. Tumelo moka go Modimo e tliša go ba le tumelo mo go molekane wa gago. Ka nnete, go ba le tumelo ka nako tšohle go lokile!

Amene.